

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



**SA EXAM  
PAPERS**



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

**KREITI YA 12**

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA BOBEDI (SAL)**

**LEPHEPHE LA PELE (P1)**

**FEBREWARE/MATŠHE 2011**

**MEMORANTAMO**

**LIMPOPO**

**MEPUTSO: 120**

**Palomoka ya matlakala a memorantamo ke 7.**

## KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO

### POTŠIŠO 1

- |     |       |                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1 | 1.1.1 | Batšofadi le bommagomaseana                                                                                                                                                                                                 | (2) |
|     | 1.1.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ka go aba ditirelo tše bjalo ka peakanyetšo ya tša matlotlo.</li> <li>Tlhamo ya dipholisi tša matlotlo</li> </ul>                                                                    | (1) |
|     | 1.1.3 | O ba beetšego tafoleng – o ba fago sona<br>Go se phele ka godimo ga maemo a gago – go se reke dilo tše di fetago mogolo wa gago.                                                                                            | (4) |
|     | 1.1.4 | Balekwa ba tla tšweletša mabaka a maleba. Mohlala<br>Ee, batho ba tshephile tšhelete ye go iphediša.<br>Aowa, baamogedi ba a e senya ka go reka mabjalwa le go loga meriri.                                                 | (2) |
|     | 1.1.5 | Ke kgopolo ka gobane ga se batho ka moka bao ba letetšego ditekanyetšo tše.                                                                                                                                                 | (2) |
|     | 1.1.6 | Balekwa ba tla tšweletša dintlha tša go fapana. Mohlala: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nako ya dithuto e a senyega.</li> <li>Kgonagalo ya go fetelwa ke twatši ya HIV/Aids.</li> </ul>                             | (2) |
|     | 1.1.7 | Balekwa ba tla tšweletša mabaka a go fapana. Mohlala: <ul style="list-style-type: none"> <li>Batho ba phela ka dikoloto tše ba ka se kgonego go di lefela.</li> <li>Batho ba reka dilo tše ba sa di fihlelelego.</li> </ul> | (2) |
| 1.2 | 1.2.1 | Mašemong/dipolaseng                                                                                                                                                                                                         | (1) |
|     | 1.2.2 | Go šoma diiri tše ntši ka letšatši<br>Go se dule lefelong la go hlweka<br>Go se hwetše tša kalafo (Efa tše pedi)                                                                                                            | (4) |
|     | 1.2.3 | Balekwa ba tla tšweletša mabaka a go fapana. Mohlala:<br>O bohlokwa ka gore o re tlišetša dijo.<br>Ga o bohlokwa, ke wa maemo a fase.                                                                                       | (2) |
|     | 1.2.4 | Kgoro ya Mešomo e ka romela balekodi go lebelela mabaka ao bašomi ba šomago ka tlase ga wona gomme ba tšee magato fao go kgonegago.                                                                                         | (2) |
|     | 1.2.5 | Malwetši le kgatelelo ya monagano.                                                                                                                                                                                          | (2) |
|     | 1.2.6 | Ke tla thoma ka go bopa lekgotlakemedi la bašomi ra iša dillo go mongmošomo.                                                                                                                                                | (2) |
|     | 1.2.7 | Balekwa ba tla tšweletša mabaka a go fapana. Mohlala:<br>Ba a nyamiša ka gore ga ba hlomphe ditokelo tša batho.                                                                                                             | (2) |

**PALOMOKA YA KAROLO YA A: 30**

## **KAROLO YA B: KAKARETŠO**

### **POTŠIŠO 2**

Kakaretšo ya dikgopolo tša mmušo o mofsa mabapi le HIV/Aids mo temaneng ka mantšu ao e ka bago 50 – 60.

- Mmušo o dumela gore diARV di ka okobatša HIV/Aids.
- Mmušo o re batho ba se tshephe fela dikonofolo le dipeterote.
- Mmušo o hlomile lenaneo la mengwaga ye mehlano go lwantšhana le Aids.
- Mmušo o kgothaletša batho ba go phela ka twatši go phela ka merogo.
- Mmušo o re batho ba itšhidolle ba phele bophelo bja go hlweka.
- Mmušo o hlohleletša batho go tsenela thobalano ye e bolokegilego ka go šomiša dikhontomo.
- Mmušo o thekga batho ka go hloma mekgahlothekego yeo e hlomilwego metseng le ditoropong tša go fapana.

(Dintlha tša maleba di amogelwe)

- Molekwa a ngwale ka motho wa boraro.
- Molekwa a ngwale palo ya mantšu ao a nyakegago.

**PALOMOKA YA KAROLO YA B: 10**

## KAROLO YA C: THUTAPOLELO LE TŠHOMIŠOPOLELO

### POTŠIŠO 3

- 3.1 'Thopa R20 000' (1)
- 3.2 Batho bao ba ratago go:  
• tsena sekolo  
• phela bophelo bja segoši (1)
- 3.3 Go goga šedi ya batho ka ge a bogega. (2)
- 3.4 Na o nyaka go šoma segoši le go phela bophelo bja matsaka?  
E šoma go hlohleletša kgahlego go babadi. (2)
- 3.5 Go laetša gore sekolo se se ingwadišitše le ba Kgoro ya Thuto ya Godimo le atrese ya sekolo. (Efa e tee). (2)
- 3.6 Baithuti ba tla tšweletša dintlha tša go fapana. Mohlala:  
• Aowa, ke batho ba bantši bao ba tsenego sekolo eupša ba sa hwetše mošomo.  
• Ee, ge o tsene sekolo dilo ka moka di a go atla go phala yo a sego a se tsena. (2)

[10]

### POTŠIŠO 4

- 4.1 Ge ke etšwa kgolegong **ke** rata go latišiša mohlala wa meloko ya **gešo**. (2)
- 4.2 Yona (2)
- 4.3 Ratile (2)
- 4.4 Latišiša. (1)
- 4.5 Sediri – ke  
Tiro – go tseba  
Sedirwa - meloko (3)

[10]

### POTŠIŠO 5

- 5.1 5.1.1 Leina (1)
- 5.1 5.1.2 Galase (1)
- 5.2 Kgonthe. (2)
- 5.3 Se hlokomele ge o reka. (2)

- 5.4 La go kgopela.  
Go dirišitšwe 'hle' (2)
- 5.5 Modirišogore (2)
- 5.6 Hlogo = di-  
Modu = -eta-  
Moselana = - ng (3)
- 5.7 Dieta **tše** ba mphilego ke tša nnete, mola **tšela** ke bošeditšego e le tša bofora. (2)  
[15]

## POTŠIŠO 6

- 6.1 6.1.1 Bogobe bjo bošweu bo ratwa ke Maafrika-Borwa. (2)
- 6.1.2 Ke rata reisi go feta bogobe ebile ke nwa dipilisi tša go tlaleletša phepo. (2)
- 6.1.3 Ke nwele matute a dienywa. (2)
- 6.1.4 Ke tla reka merogo mmarakeng. (2)
- 6.1.5 Hloya. (2)
- 6.2 6.2.1 Ngaka – Ngk. (1)
- 6.2.2 Kapa Bohlabela - KB (1)
- 6.2.3 (a) Mathomong  
(b) Kapa Bohlabela  
(c) Gabotse (3)
- 6.2.4 Na o belegwe Profenseng efe? (2)
- 6.2.5 dula (1)
- 6.2.6 Matala (2)
- 6.3 Bana ba **bantši** ba golela kgolegong ka ge bommagobona ba swerwe. **Babereki** ba kgolego ya **Kroonstad** ba leka ka **maatla** go dira gore bana bao ba hlokomelwe. Potšišo ke gore bana ba ge ba etšwa kgolegong ba tla phela bjang? (5)  
[25]

PALOMOKA YA KAROLO YA C: 60

## KAROLO YA D: DINGWALO

### POTŠIŠO 7: DIKANEGELOKOPANA

Araba potšišo e TEE, 7.1 goba 7.2

#### KE BOPHELO – SJ Chokoe

##### 7.1 KA SWELE KA KGANG

- 7.1.1 Wa go raloka ka basetsana/Wa go ratana le basetsana a sa ba nyale. (2)
- 7.1.2 Balekwa ba tla tšweletša maikutlo a go fapana.  
Mohlala:  
Ga bo thabiše ka ge a sa phethe ditshephišo tša gagwe (2)
- 7.1.3 Gore re kwe ditaba ka baanegwa/Poledišano e utolla dimelo tša baanegwa. (2)
- 7.1.4 (a) Rotha dinala – Go tšwafa.  
(b) Sasametša – Go ba roma.  
(c) Komanamadula a bapile – Go dula ba lokile/ikemišeditše/letile. (6)
- 7.1.5 Ke ya sebjalebja. Motho o nyala yo a mo ratago. (3)
- 7.1.6 Ba nyalane. (2)
- 7.1.7 Balekwa ba tla tšweletša dikarabo tša go fapana.  
Mohlala:  
Go bohlokwa go se itshwenye ka ditaba tša batho.  
Gantši dilo ga di be ka mo batho ba di bonago ka gona. (3)

[20]

### GOBA

##### 7.2 LE A WELA

- 7.2.1 Ke a dumela.  
Ditiragalo tša setsopolwa bontši di bolela ka yena./Go bolelwa ka yena go tloga mathomong go fihla mafelelong. (3)
- 7.2.2 (a) Dira setopo sela mokete – Tša iphsina ka go se ja.  
(b) Nkgao ya ja nkgawana – Gwa ba bothata.  
(c) Melomong ya batho ka moka ke – Batho ka moka ba be ba bolela ka tiragalo yeo. (6)
- 7.2.3 Balekwa ba tla tšweletša dikarabo tša go fapana.  
Mohlala:  
Ke ya sekgale. Ditiragalo tša mohuta wo di diregile mehleng ya kgale.  
Ke ya sebjalebja. Ditiragalo tša mohuta wo di sa diragala le mehleng yeno. (3)

- 7.2.4 Balekwa ba tla tšweletša dikarabo tša go fapana.  
Mohlala:  
Ee. Naga e hlomotšwe mootlwa.  
Aowa. Nkabe Leawela a se ke a hwa, a lahle mekgwa ya gagwe ye mebe. (2)
- 7.2.5 Mmadi a ka nyaka go tseba gore setopo sa ngaka Leawela se feletše kae. (2)
- 7.2.6 Wa go tšhoša. Ka tsela yeo Mokgalabje Leawela a hlokošetšego ka gona go a šiiša. (2)
- 7.2.7 Ya bošula bjo ngaka Leawela a bego a bo dira yo mongwe le yo mongwe wa go mo kgopiša. (2)  
[20]
- PALOMOKA YA KAROLO YA D: 20**  
**PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 120**